



Crna Gora

DECENIJA
OBNOVE
NEZAVISNOSTI
HILJADU GODINA
DRŽAVNOSTI
2016



Da je vječna Crna Gora

N a c r t

SPORAZUM O SARADNJI

između

Skupštine Crne Gore (u daljem tekstu: Skupštine)

i

Nevladinih organizacija u Crnoj Gori (u daljem tekstu: nevladinih organizacija)

Zaključen u Podgorici, _____2016. godine,

Polazeći od značaja javnog dijaloga i saradnje,

Saglasni da saradnja svih subjekata društva i aktivno učešće nevladinih organizacija u kreiranju javnih politika daju snažan doprinos razvoju demokratije i podižu kvalitet upravljanja,

Uvažavajući činjenicu da je Skupština najviše predstavničko tijelo u Crnoj Gori i da kao nosilac zakonodavne vlasti ima ključni značaj za unaprjeđenje uslova za veće učešće civilnog društva u demokratskim procesima,

Uvažavajući autonomiju i razvoj nevladinih organizacija i njihovo pravo na pokretanje inicijativa, izražavanje stavova, ocjena i preporuka,

Prepoznajući potrebu međusobnog informisanja i konsultovanja u cilju doprinosa donošenju i primjeni kvalitetnog zakonodavnog okvira,

Iskazujući spremnost da se zajedničkim naporima i aktivnostima daje doprinos jačanju pluralizma, aktivizma i građanske svijesti, te unaprjeđivanju demokratskih procesa i razvoju društva u cjelini,

Strane potpisnice su se sporazumjele kako slijedi:

SVRHA SARADNJE

Član 1

Ciljevi saradnje su sljedeći:

- Osnaživanje povjerenja između Skupštine i nevladinih organizacija i stvaranje održivog partnerstva zasnovanog na principima transparentnosti, otvorenosti i međusobnog uvažavanja,
- Jačanje institucionalnog dijaloga između Skupštine i nevladinih organizacija kroz unaprijeđene mehanizme razmjene informacija i pogodne uslove za efikasno i kvalitetno učešće nevladinih organizacija u kreiranju javnih politika i iz njih proisteklih zakonodavnih rješenja,
- Koordinacija napora i aktivnosti na planiranju, osmišljavanju i sprovođenju projekata od obostranog interesa i značaja za širu javnost,
- Podizanje efektivnosti rada nevladinih organizacija i nivoa parlamentarne otvorenosti prema njihovim zahtjevima, te unapređenje odgovornosti Skupštine pred građanima.

PREDMET SARADNJE

Član 2

Potpisnice ovog sporazuma će razvijati međusobnu saradnju u svim oblastima od zajedničkog interesa, a naročito:

- U razmatranju prijedloga zakona i drugih akata na nadležnim radnim tijelima u pogledu pristiglih prijedloga i sugestija od strane nevladinih organizacija,
- U primjeni mehanizama parlamentarnih saslušanja shodno propisanim procedurama u Skupštini,
- U pripremi i realizaciji projekata usmjerenih na unapređenje stanja u sektorskim oblastima, kao i onih koji imaju za cilj jačanje institucionalnih kapaciteta zakonodavne vlasti.

OBlici SARADNJE

Član 3

Skupština, odnosno nadležna radna tijela, će, po potrebi, pozivati predstavnike nevladinih organizacija da učestvuju u radu nadležnog skupštinskog odbora shodno propisanim procedurama u Skupštini.

Skupština, odnosno nadležna radna tijela, će, po potrebi, prilikom razmatranja prijedloga zakona i drugih akata iz svoje nadležnosti, organizovati konsultativna saslušanja uz učešće predstavnika nevladinih organizacija, shodno propisanim procedurama u Skupštini.

Skupština, odnosno nadležna radna tijela, će analizirati pristigle inicijative, stavove i preporuke nevladinih organizacija, po potrebi, angažovati njihove predstavnike radi razmatranja pojedinih pitanja iz nadležnosti radnih tijela.

Skupština će izraditi bazu podataka nevladinih organizacija sa klasifikacijom po polju njihovog djelovanja.

Član 4

Nevladine organizacije će predlagati konkretne načine saradnje sa Skupštinom i pružati doprinos putem davanja prijedloga u vezi sa unapređivanjem rada Skupštine, kao i sa unapređivanjem saradnje između nevladinih organizacija i Skupštine Crne Gore.

Predstavnici nevladinih organizacija će, po potrebi, pozivati predstavnike Skupštine na skupove i druge događaje koje organizuju na teme od obostranog značaja.

Nevladine organizacije će voditi računa o komplementarnosti svojih programa, projekata i aktivnosti u oblastima saradnje sa Skupštinom, kao i o kriterijumu stručnosti i profesionalnog kredibiliteta organizacije i pojedinaca.

Član 5

Nevladine organizacije će se o stvarima koje nisu precizirane ovim sporazumom, a mogu se javiti kao njihova potreba ili težnja, dogovarati sa predsjednikom nadležnog radnog tijela.

O pitanjima iz prethodnog stava konačnu odluku će donositi nadležno radno tijelo.

TRAJANJE SPORAZUMA

Član 6

Sporazum stupa na snagu danom potpisivanja i zaključuje se na neodređeno vrijeme.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 7

Sporazum je otvoren za druge nevladine organizacije koje prihvataju njegove odredbe.

Svaka potpisnica može jednostrano raskinuti sporazum, slanjem pismenog obavještenja.

Sadržina sporazuma može se izmijeniti pisanom saglasnošću potpisnica.

Član 8

Svi eventualni sporovi u pogledu tumačenja i implementacije ovog sporazuma biće rješavani u duhu saradnje i uzajamnog poštovanja.

Član 9

Ovaj sporazum sačinjen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih svaka potpisnica zadržava po 2 (dva).

Za Skupštinu Crne Gore

Predsjednik Darko Pajović